

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
1 RICHARD VIDINHA		M: 1	Runner	2407	Laps: 75 23:45:18.86	75	N/A	:
	<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>			
	1.524	00:16:00.884	46:34	0.0mph	00:16:00.884			
	3.0	00:15:28.325	29:55	0.0mph	00:31:29.209			
	4.6	00:16:24.545	03:53	0.0mph	00:47:53.754			
	6.1	00:18:21.015	05:53	0.0mph	01:06:14.769			
	7.6	00:15:21.745	01:40	0.0mph	01:21:36.514			
	9.1	00:14:24.183	09:42	0.0mph	01:36:00.697			
	10.7	00:19:07.330	27:02	0.0mph	01:55:08.027			
	12.2	00:15:47.431	46:09	0.0mph	02:10:55.458			
	13.7	00:14:54.456	55:41	0.0mph	02:25:49.914			
	15.2	00:14:28.558	08:22	0.0mph	02:40:18.472			
	16.8	00:15:06.089	31:42	0.0mph	02:55:24.561			
	18.3	00:15:20.789	48:51	0.0mph	03:10:45.350			
	19.8	00:15:37.750	36:19	0.0mph	03:26:23.100			
	21.3	00:15:49.477	13:35	0.0mph	03:42:12.577			
	22.9	00:17:07.531	40:23	0.0mph	03:59:20.108			
	24.4	00:16:57.260	22:38	0.0mph	04:16:17.368			
	25.9	00:16:24.378	01:39	0.0mph	04:32:41.746			
	27.4	00:17:28.980	28:02	0.0mph	04:50:10.726			
	29.0	00:17:06.282	23:38	0.0mph	05:07:17.008			
	30.5	00:16:27.329	41:14	0.0mph	05:23:44.337			
	32	00:16:06.886	07:04	0.0mph	05:39:51.223			
	33.5	00:24:41.346	06:34	0.0mph	06:04:32.569			
	35.1	00:15:41.505	26:40	0.0mph	06:20:14.074			
	36.6	00:17:51.977	36:27	0.0mph	06:38:06.051			
	38.1	00:16:48.211	21:17	0.0mph	06:54:54.262			
	39.6	00:16:04.304	32:26	0.0mph	07:10:58.566			
	41.1	00:16:07.727	18:20	0.0mph	07:27:06.293			
	42.7	00:15:46.211	29:47	0.0mph	07:42:52.504			
	44.2	00:16:04.145	30:18	0.0mph	07:58:56.649			
	45.7	00:16:00.893	46:41	0.0mph	08:14:57.542			
	47.2	00:15:37.850	37:39	0.0mph	08:30:35.392			
	48.8	00:21:14.901	57:54	0.0mph	08:51:50.293			
	50.3	00:15:19.502	31:35	0.0mph	09:07:09.795			
	51.8	00:15:54.872	25:56	0.0mph	09:23:04.667			
	53.3	00:17:06.951	32:36	0.0mph	09:40:11.618			
	54.9	00:17:20.907	39:46	0.0mph	09:57:32.525			
	56.4	00:18:08.407	16:48	0.0mph	10:15:40.932			
	57.9	00:17:17.107	48:48	0.0mph	10:32:58.039			
	59.4	00:19:08.300	40:02	0.0mph	10:52:06.339			
	61	00:16:55.895	04:20	0.0mph	11:09:02.234			
	62.5	00:17:44.670	58:27	0.0mph	11:26:46.904			
	64	00:17:12.472	46:39	0.0mph	11:43:59.376			
	65.5	00:18:09.609	32:55	0.0mph	12:02:08.985			
	67.1	00:16:28.263	53:45	0.0mph	12:18:37.248			
	68.6	00:24:53.402	48:15	0.0mph	12:43:30.650			
	70.1	00:17:56.944	43:04	0.0mph	13:01:27.594			
	71.6	00:19:28.335	08:44	0.0mph	13:20:55.929			
	73.2	00:18:54.603	36:20	0.0mph	13:39:50.532			
	74.7	00:20:39.111	57:55	0.0mph	14:00:29.643			
	76.2	00:18:27.900	38:13	0.0mph	14:18:57.543			
	77.7	00:19:12.585	37:30	0.0mph	14:38:10.128			
	79.2	00:20:32.848	33:55	0.0mph	14:58:42.976			
	80.8	00:20:49.855	22:00	0.0mph	15:19:32.831			
	82.3	00:20:00.897	25:25	0.0mph	15:39:33.728			
	83.8	00:17:44.425	55:10	0.0mph	15:57:18.153			
	85.3	00:23:22.579	30:13	0.0mph	16:20:40.732			
	86.9	00:22:36.896	17:33	0.0mph	16:43:17.628			
	88.4	00:19:31.351	49:11	0.0mph	17:02:48.979			
	89.9	00:18:52.500	08:08	0.0mph	17:21:41.479			
	91.4	00:27:22.553	08:33	0.0mph	17:49:04.032			
	93	00:22:03.607	51:06	0.0mph	18:11:07.639			
	94.5	00:24:28.725	17:18	0.0mph	18:35:36.364			
	96	00:18:47.602	02:27	0.0mph	18:54:23.966			
	97.5	00:20:46.891	42:15	0.0mph	19:15:10.857			
	99.1	00:18:29.953	05:45	0.0mph	19:33:40.810			
	100.6	00:21:07.884	23:48	0.0mph	19:54:48.694			
	102.1	00:21:30.896	32:25	0.0mph	20:16:19.590			
	103.6	00:22:32.778	22:19	0.0mph	20:38:52.368			
	105.2	00:23:11.871	06:36	0.0mph	21:02:04.239			
	106.7	00:28:54.474	41:19	0.0mph	21:30:58.713			
	108.2	00:30:36.280	26:39	0.0mph	22:01:34.993			
	109.7	00:31:12.315	29:55	0.0mph	22:32:47.308			
	111.3	00:25:09.501	24:10	0.0mph	22:57:56.809			
	112.8	00:23:43.416	09:40	0.0mph	23:21:40.225			
	114.3	00:23:38.639	05:36	0.0mph	23:45:18.864			

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank	
2	WALTER HANDLOSER	M: 2	Runner	2419	Laps: 67 23:23:00.88	67	N/A	:	
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:17:08.206		49:26	0.0mph	00:17:08.206
			3.0		00:17:28.914		27:09	0.0mph	00:34:37.120
			4.6		00:17:43.160		38:12	0.0mph	00:52:20.280
			6.1		00:18:39.882		18:55	0.0mph	01:11:00.162
			7.6		00:18:17.616		20:18	0.0mph	01:29:17.778
			9.1		00:21:22.296		37:05	0.0mph	01:50:40.074
			10.7		00:18:06.060		45:19	0.0mph	02:08:46.134
			12.2		00:18:14.397		37:08	0.0mph	02:27:00.531
			13.7		00:18:45.082		28:39	0.0mph	02:45:45.613
			15.2		00:18:37.361		45:06	0.0mph	03:04:22.974
			16.8		00:21:45.233		44:41	0.0mph	03:26:08.207
			18.3		00:18:40.183		22:57	0.0mph	03:44:48.390
			19.8		00:18:22.566		26:41	0.0mph	04:03:10.956
			21.3		00:28:19.657		54:23	0.0mph	04:31:30.613
			22.9		00:20:14.685		30:20	0.0mph	04:51:45.298
			24.4		00:20:04.697		16:23	0.0mph	05:11:49.995
			25.9		00:19:54.324		57:16	0.0mph	05:31:44.319
			27.4		00:19:48.634		40:58	0.0mph	05:51:32.953
			29.0		00:19:02.829		26:40	0.0mph	06:10:35.782
			30.5		00:23:16.757		12:08	0.0mph	06:33:52.539
			32		00:18:58.429		27:39	0.0mph	06:52:50.968
			33.5		00:19:42.042		12:33	0.0mph	07:12:33.010
			35.1		00:22:07.506		43:24	0.0mph	07:34:40.516
			36.6		00:19:16.879		35:05	0.0mph	07:53:57.395
			38.1		00:18:52.619		09:44	0.0mph	08:12:50.014
			39.6		00:24:48.870		47:29	0.0mph	08:37:38.884
			41.1		00:21:54.426		47:59	0.0mph	08:59:33.310
			42.7		00:18:36.604		34:57	0.0mph	09:18:09.914
			44.2		00:19:48.942		45:05	0.0mph	09:37:58.856
			45.7		00:24:16.100		27:59	0.0mph	10:02:14.956
			47.2		00:19:10.324		07:11	0.0mph	10:21:25.280
			48.8		00:19:41.714		08:09	0.0mph	10:41:06.994
			50.3		00:29:04.802		59:49	0.0mph	11:10:11.796
			51.8		00:18:17.287		15:53	0.0mph	11:28:29.083
			53.3		00:18:16.009		58:45	0.0mph	11:46:45.092
			54.9		00:17:52.454		42:51	0.0mph	12:04:37.546
			56.4		00:22:52.668		49:04	0.0mph	12:27:30.214
			57.9		00:18:09.702		34:10	0.0mph	12:45:39.916
			59.4		00:17:47.394		34:59	0.0mph	13:03:27.310
			61		00:18:13.996		31:45	0.0mph	13:21:41.306
			62.5		00:29:18.829		07:56	0.0mph	13:51:00.135
			64		00:19:26.277		41:08	0.0mph	14:10:26.412
			65.5		00:17:28.903		27:00	0.0mph	14:27:55.315
			67.1		00:17:03.347		44:16	0.0mph	14:44:58.662
			68.6		00:20:42.743		46:37	0.0mph	15:05:41.405
			70.1		00:17:33.819		32:56	0.0mph	15:23:15.224
			71.6		00:17:31.256		58:34	0.0mph	15:40:46.480
			73.2		00:33:58.196		34:35	0.0mph	16:14:44.676
			74.7		00:21:46.007		55:04	0.0mph	16:36:30.683
			76.2		00:22:09.864		15:01	0.0mph	16:58:40.547
			77.7		00:20:36.030		16:36	0.0mph	17:19:16.577
			79.2		00:21:58.124		37:34	0.0mph	17:41:14.701
			80.8		00:19:34.697		34:03	0.0mph	18:00:49.398
			82.3		00:19:02.034		16:00	0.0mph	18:19:51.432
			83.8		00:18:38.979		06:48	0.0mph	18:38:30.411
			85.3		00:28:19.769		55:53	0.0mph	19:06:50.180
			86.9		00:20:16.405		53:24	0.0mph	19:27:06.585
			88.4		00:20:21.455		01:08	0.0mph	19:47:28.040
			89.9		00:19:13.122		44:42	0.0mph	20:06:41.162
			91.4		00:23:21.177		11:25	0.0mph	20:30:02.339
			93		00:20:26.491		08:40	0.0mph	20:50:28.830
			94.5		00:29:29.215		27:14	0.0mph	21:19:58.045
			96		00:20:57.068		58:44	0.0mph	21:40:55.113
			97.5		00:20:27.001		15:30	0.0mph	22:01:22.114
			99.1		00:19:51.919		25:01	0.0mph	22:21:14.033
			100.6		00:17:53.358		54:58	0.0mph	22:39:07.391
			102.1		00:43:53.496		38:15	0.0mph	23:23:00.887

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
3	ANDREA MEHNER	F: 1	Runner	2422	Laps: 66 21:50:00.10	66	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:15:35.231	02:32	0.0mph	00:15:35.231		
		3.0	00:15:16.791	55:14	0.0mph	00:30:52.022		
		4.6	00:15:14.032	18:14	0.0mph	00:46:06.054		
		6.1	00:14:45.108	50:19	0.0mph	01:00:51.162		
		7.6	00:14:53.524	43:11	0.0mph	01:15:44.686		
		9.1	00:15:09.285	14:34	0.0mph	01:30:53.971		
		10.7	00:15:14.609	25:58	0.0mph	01:46:08.580		
		12.2	00:15:20.605	46:23	0.0mph	02:01:29.185		
		13.7	00:15:05.882	28:56	0.0mph	02:16:35.067		
		15.2	00:15:23.816	29:27	0.0mph	02:31:58.883		
		16.8	00:15:46.403	32:22	0.0mph	02:47:45.286		
		18.3	00:16:05.549	49:08	0.0mph	03:03:50.835		
		19.8	00:16:21.722	26:02	0.0mph	03:20:12.557		
		21.3	00:16:40.782	41:39	0.0mph	03:36:53.339		
		22.9	00:16:42.131	59:44	0.0mph	03:53:35.470		
		24.4	00:16:39.461	23:56	0.0mph	04:10:14.931		
		25.9	00:16:34.231	13:47	0.0mph	04:26:49.162		
		27.4	00:16:44.010	24:56	0.0mph	04:43:33.172		
		29.0	00:19:07.873	34:18	0.0mph	05:02:41.045		
		30.5	00:16:42.368	02:55	0.0mph	05:19:23.413		
		32	00:17:07.829	44:23	0.0mph	05:36:31.242		
		33.5	00:17:18.464	07:00	0.0mph	05:53:49.706		
		35.1	00:17:24.206	24:01	0.0mph	06:11:13.912		
		36.6	00:17:22.448	00:26	0.0mph	06:28:36.360		
		38.1	00:17:29.769	38:37	0.0mph	06:46:06.129		
		39.6	00:19:51.515	19:36	0.0mph	07:05:57.644		
		41.1	00:16:54.407	44:22	0.0mph	07:22:52.051		
		42.7	00:17:26.607	56:13	0.0mph	07:40:18.658		
		44.2	00:17:06.793	30:29	0.0mph	07:57:25.451		
		45.7	00:17:02.908	38:23	0.0mph	08:14:28.359		
		47.2	00:17:19.082	15:18	0.0mph	08:31:47.441		
		48.8	00:18:06.506	51:18	0.0mph	08:49:53.947		
		50.3	00:22:06.389	28:25	0.0mph	09:12:00.336		
		51.8	00:18:28.063	40:25	0.0mph	09:30:28.399		
		53.3	00:18:55.933	54:11	0.0mph	09:49:24.332		
		54.9	00:20:41.248	26:35	0.0mph	10:10:05.580		
		56.4	00:19:01.077	03:10	0.0mph	10:29:06.657		
		57.9	00:19:18.932	02:37	0.0mph	10:48:25.589		
		59.4	00:21:45.520	48:32	0.0mph	11:10:11.109		
		61	00:19:26.114	38:56	0.0mph	11:29:37.223		
		62.5	00:19:32.947	10:35	0.0mph	11:49:10.170		
		64	00:29:33.398	23:20	0.0mph	12:18:43.568		
		65.5	00:19:55.140	08:13	0.0mph	12:38:38.708		
		67.1	00:22:15.767	34:11	0.0mph	13:00:54.475		
		68.6	00:20:00.012	13:33	0.0mph	13:20:54.487		
		70.1	00:20:18.590	22:42	0.0mph	13:41:13.077		
		71.6	00:19:59.199	02:39	0.0mph	14:01:12.276		
		73.2	00:22:28.211	21:04	0.0mph	14:23:40.487		
		74.7	00:20:10.730	37:18	0.0mph	14:43:51.217		
		76.2	00:21:31.788	44:23	0.0mph	15:05:23.005		
		77.7	00:20:29.633	50:48	0.0mph	15:25:52.638		
		79.2	00:22:43.906	51:34	0.0mph	15:48:36.544		
		80.8	00:20:31.676	18:12	0.0mph	16:09:08.220		
		82.3	00:24:04.604	53:49	0.0mph	16:33:12.824		
		83.8	00:21:20.908	18:28	0.0mph	16:54:33.732		
		85.3	00:23:42.230	53:45	0.0mph	17:18:15.962		
		86.9	00:21:28.695	02:54	0.0mph	17:39:44.657		
		88.4	00:25:53.782	18:01	0.0mph	18:05:38.439		
		89.9	00:22:09.396	08:45	0.0mph	18:27:47.835		
		91.4	00:25:04.989	23:39	0.0mph	18:52:52.824		
		93	00:25:53.006	07:37	0.0mph	19:18:45.830		
		94.5	00:26:47.367	16:39	0.0mph	19:45:33.197		
		96	00:27:08.122	55:00	0.0mph	20:12:41.319		
		97.5	00:31:07.286	22:29	0.0mph	20:43:48.605		
		99.1	00:33:53.710	34:25	0.0mph	21:17:42.315		
		100.6	00:32:17.789	08:00	0.0mph	21:50:00.104		

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
4 WESLEY SHOUP		M: 3	Runner	2412	Laps: 61 23:05:00.73	61	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:14:11.610	21:05	0.0mph	00:14:11.610		
		3.0	00:14:27.746	57:29	0.0mph	00:28:39.356		
		4.6	00:14:40.866	53:26	0.0mph	00:43:20.222		
		6.1	00:15:14.448	23:48	0.0mph	00:58:34.670		
		7.6	00:16:50.624	53:38	0.0mph	01:15:25.294		
		9.1	00:15:07.497	50:35	0.0mph	01:30:32.791		
		10.7	00:14:59.540	03:52	0.0mph	01:45:32.331		
		12.2	00:15:15.883	43:03	0.0mph	02:00:48.214		
		13.7	00:15:39.364	57:58	0.0mph	02:16:27.578		
		15.2	00:16:38.818	15:18	0.0mph	02:33:06.396		
		16.8	00:15:20.908	50:27	0.0mph	02:48:27.304		
		18.3	00:15:33.088	33:47	0.0mph	03:04:00.392		
		19.8	00:17:22.423	00:06	0.0mph	03:21:22.815		
		21.3	00:15:15.281	34:59	0.0mph	03:36:38.096		
		22.9	00:15:00.451	16:05	0.0mph	03:51:38.547		
		24.4	00:15:26.407	04:11	0.0mph	04:07:04.954		
		25.9	00:19:56.842	31:02	0.0mph	04:27:01.796		
		27.4	00:16:28.267	53:48	0.0mph	04:43:30.063		
		29.0	00:15:43.970	59:44	0.0mph	04:59:14.033		
		30.5	00:15:34.469	52:19	0.0mph	05:14:48.502		
		32	00:23:29.645	04:59	0.0mph	05:38:18.147		
		33.5	00:19:16.337	27:49	0.0mph	05:57:34.484		
		35.1	00:24:04.629	54:09	0.0mph	06:21:39.113		
		36.6	00:16:41.413	50:06	0.0mph	06:38:20.526		
		38.1	00:19:56.298	23:45	0.0mph	06:58:16.824		
		39.6	00:17:01.742	22:45	0.0mph	07:15:18.566		
		41.1	00:20:10.932	40:00	0.0mph	07:35:29.498		
		42.7	00:18:33.853	58:04	0.0mph	07:54:03.351		
		44.2	00:18:18.718	35:05	0.0mph	08:12:22.069		
		45.7	00:17:40.056	56:35	0.0mph	08:30:02.125		
		47.2	00:27:10.215	23:05	0.0mph	08:57:12.340		
		48.8	00:18:18.171	27:45	0.0mph	09:15:30.511		
		50.3	00:31:31.230	43:36	0.0mph	09:47:01.741		
		51.8	00:18:23.567	40:07	0.0mph	10:05:25.308		
		53.3	00:21:33.251	04:00	0.0mph	10:26:58.559		
		54.9	00:19:50.292	03:12	0.0mph	10:46:48.851		
		56.4	00:26:08.856	40:11	0.0mph	11:12:57.707		
		57.9	00:21:31.608	41:58	0.0mph	11:34:29.315		
		59.4	00:19:44.074	39:48	0.0mph	11:54:13.389		
		61	00:25:51.515	47:37	0.0mph	12:20:04.904		
		62.5	00:25:19.868	43:12	0.0mph	12:45:24.772		
		64	00:23:58.697	34:36	0.0mph	13:09:23.469		
		65.5	00:28:49.647	36:35	0.0mph	13:38:13.116		
		67.1	00:19:52.468	32:23	0.0mph	13:58:05.584		
		68.6	00:21:16.130	14:23	0.0mph	14:19:21.714		
		70.1	00:27:02.853	44:21	0.0mph	14:46:24.567		
		71.6	00:24:19.069	07:49	0.0mph	15:10:43.636		
		73.2	00:26:24.694	12:35	0.0mph	15:37:08.330		
		74.7	00:35:32.617	40:52	0.0mph	16:12:40.947		
		76.2	00:27:09.861	18:20	0.0mph	16:39:50.808		
		77.7	00:25:41.986	39:49	0.0mph	17:05:32.794		
		79.2	00:29:36.668	07:11	0.0mph	17:35:09.462		
		80.8	00:44:30.283	51:36	0.0mph	18:19:39.745		
		82.3	00:38:26.386	31:19	0.0mph	18:58:06.131		
		83.8	00:42:22.176	13:32	0.0mph	19:40:28.307		
		85.3	00:46:17.140	44:41	0.0mph	20:26:45.447		
		86.9	00:31:11.246	15:35	0.0mph	20:57:56.693		
		88.4	00:29:23.789	14:28	0.0mph	21:27:20.482		
		89.9	00:27:03.690	55:34	0.0mph	21:54:24.172		
		91.4	00:38:08.124	26:24	0.0mph	22:32:32.296		
		93	00:32:28.436	30:47	0.0mph	23:05:00.732		

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
5 NOAH MOORE		M: 4	Runner	2421	Laps: 55 23:16:06.09	55	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:18:06.732	54:20	0.0mph	00:18:06.732		
		3.0	00:17:08.874	58:24	0.0mph	00:35:15.606		
		4.6	00:17:14.081	08:13	0.0mph	00:52:29.687		
		6.1	00:18:01.112	38:58	0.0mph	01:10:30.799		
		7.6	00:17:12.128	42:02	0.0mph	01:27:42.927		
		9.1	00:18:25.466	05:35	0.0mph	01:46:08.393		
		10.7	00:27:17.052	54:46	0.0mph	02:13:25.445		
		12.2	00:19:28.817	15:11	0.0mph	02:32:54.262		
		13.7	00:21:04.593	39:40	0.0mph	02:53:58.855		
		15.2	00:37:39.458	01:58	0.0mph	03:31:38.313		
		16.8	00:27:19.150	22:54	0.0mph	03:58:57.463		
		18.3	00:22:32.987	25:08	0.0mph	04:21:30.450		
		19.8	00:23:23.296	39:50	0.0mph	04:44:53.746		
		21.3	00:27:42.955	42:10	0.0mph	05:12:36.701		
		22.9	00:21:22.442	39:02	0.0mph	05:33:59.143		
		24.4	00:24:31.960	00:42	0.0mph	05:58:31.103		
		25.9	00:27:27.797	18:52	0.0mph	06:25:58.900		
		27.4	00:25:00.059	17:32	0.0mph	06:50:58.959		
		29.0	00:21:02.654	13:39	0.0mph	07:12:01.613		
		30.5	00:23:28.708	52:25	0.0mph	07:35:30.321		
		32	00:23:36.602	38:17	0.0mph	07:59:06.923		
		33.5	00:26:30.457	29:53	0.0mph	08:25:37.380		
		35.1	00:21:42.187	03:50	0.0mph	08:47:19.567		
		36.6	00:22:10.126	18:32	0.0mph	09:09:29.693		
		38.1	00:23:01.177	43:11	0.0mph	09:32:30.870		
		39.6	00:22:01.066	17:02	0.0mph	09:54:31.936		
		41.1	00:28:57.752	25:16	0.0mph	10:23:29.688		
		42.7	00:24:18.672	02:29	0.0mph	10:47:48.360		
		44.2	00:21:44.442	34:05	0.0mph	11:09:32.802		
		45.7	00:22:31.821	09:29	0.0mph	11:32:04.623		
		47.2	00:22:52.362	44:58	0.0mph	11:54:56.985		
		48.8	00:34:33.767	31:38	0.0mph	12:29:30.752		
		50.3	00:25:45.670	29:14	0.0mph	12:55:16.422		
		51.8	00:25:21.161	00:32	0.0mph	13:20:37.583		
		53.3	00:22:20.070	31:54	0.0mph	13:42:57.653		
		54.9	00:22:44.624	01:12	0.0mph	14:05:42.277		
		56.4	00:23:25.618	10:58	0.0mph	14:29:07.895		
		57.9	00:22:52.864	51:42	0.0mph	14:52:00.759		
		59.4	00:24:22.955	59:56	0.0mph	15:16:23.714		
		61	00:24:10.668	15:09	0.0mph	15:40:34.382		
		62.5	00:29:10.034	09:59	0.0mph	16:09:44.416		
		64	00:24:46.148	10:58	0.0mph	16:34:30.564		
		65.5	00:29:27.006	57:36	0.0mph	17:03:57.570		
		67.1	00:41:58.181	51:44	0.0mph	17:45:55.751		
		68.6	00:48:50.884	06:34	0.0mph	18:34:46.635		
		70.1	00:31:55.804	13:10	0.0mph	19:06:42.439		
		71.6	00:29:39.980	51:36	0.0mph	19:36:22.419		
		73.2	00:25:29.426	51:23	0.0mph	20:01:51.845		
		74.7	00:26:03.029	22:02	0.0mph	20:27:54.874		
		76.2	00:26:55.122	00:40	0.0mph	20:54:49.996		
		77.7	00:27:48.756	59:57	0.0mph	21:22:38.752		
		79.2	00:27:15.630	35:42	0.0mph	21:49:54.382		
		80.8	00:27:45.292	13:30	0.0mph	22:17:39.674		
		82.3	00:28:19.662	54:27	0.0mph	22:45:59.336		
		83.8	00:30:06.754	50:40	0.0mph	23:16:06.090		

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
6 ROBERT CROSBY	SUMMERVILLE, SC	M: 5	Runner	2408	Laps: 54 23:16:24.65	54	N/A	:
	<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>		<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
	1.524		00:15:57.516		01:24		0.0mph	00:15:57.516
	3.0		00:16:03.110		16:25		0.0mph	00:32:00.626
	4.6		00:16:27.059		37:36		0.0mph	00:48:27.685
	6.1		00:17:07.669		42:14		0.0mph	01:05:35.354
	7.6		00:16:46.686		00:50		0.0mph	01:22:22.040
	9.1		00:16:55.759		02:30		0.0mph	01:39:17.799
	10.7		00:17:57.805		54:37		0.0mph	01:57:15.604
	12.2		00:23:22.096		23:44		0.0mph	02:20:37.700
	13.7		00:18:34.036		00:31		0.0mph	02:39:11.736
	15.2		00:18:14.542		39:05		0.0mph	02:57:26.278
	16.8		00:18:10.061		38:59		0.0mph	03:15:36.339
	18.3		00:20:11.375		45:57		0.0mph	03:35:47.714
	19.8		00:18:06.813		55:25		0.0mph	03:53:54.527
	21.3		00:18:30.078		07:26		0.0mph	04:12:24.605
	22.9		00:18:31.035		20:16		0.0mph	04:30:55.640
	24.4		00:21:37.232		57:23		0.0mph	04:52:32.872
	25.9		00:19:11.669		25:13		0.0mph	05:11:44.541
	27.4		00:22:15.008		24:00		0.0mph	05:33:59.549
	29.0		00:20:53.925		16:35		0.0mph	05:54:53.474
	30.5		00:24:10.897		18:13		0.0mph	06:19:04.371
	32		00:19:03.626		37:21		0.0mph	06:38:07.997
	33.5		00:20:57.026		58:11		0.0mph	06:59:05.023
	35.1		00:22:34.275		42:24		0.0mph	07:21:39.298
	36.6		00:19:48.297		36:26		0.0mph	07:41:27.595
	38.1		00:25:51.290		44:36		0.0mph	08:07:18.885
	39.6		00:24:42.594		23:18		0.0mph	08:32:01.479
	41.1		00:20:14.497		27:49		0.0mph	08:52:15.976
	42.7		00:23:07.448		07:17		0.0mph	09:15:23.424
	44.2		00:28:06.999		04:37		0.0mph	09:43:30.423
	45.7		00:23:56.705		07:53		0.0mph	10:07:27.128
	47.2		00:26:09.636		50:38		0.0mph	10:33:36.764
	48.8		00:27:48.789		00:24		0.0mph	11:01:25.553
	50.3		00:23:48.868		22:47		0.0mph	11:25:14.421
	51.8		00:38:30.563		27:20		0.0mph	12:03:44.984
	53.3		00:23:25.131		04:26		0.0mph	12:27:10.115
	54.9		00:25:32.137		27:44		0.0mph	12:52:42.252
	56.4		00:33:55.980		04:52		0.0mph	13:26:38.232
	57.9		00:26:23.694		59:11		0.0mph	13:53:01.926
	59.4		00:24:04.657		54:32		0.0mph	14:17:06.583
	61		00:26:34.313		21:35		0.0mph	14:43:40.896
	62.5		00:35:14.985		44:24		0.0mph	15:18:55.881
	64		00:26:36.983		57:24		0.0mph	15:45:32.864
	65.5		00:29:59.158		08:48		0.0mph	16:15:32.022
	67.1		00:42:37.626		40:44		0.0mph	16:58:09.648
	68.6		00:24:27.882		06:00		0.0mph	17:22:37.530
	70.1		00:28:02.666		06:30		0.0mph	17:50:40.196
	71.6		00:38:47.252		11:09		0.0mph	18:29:27.448
	73.2		00:41:36.513		01:09		0.0mph	19:11:03.961
	74.7		00:52:44.551		20:19		0.0mph	20:03:48.512
	76.2		00:51:47.961		41:22		0.0mph	20:55:36.473
	77.7		00:42:47.274		50:08		0.0mph	21:38:23.747
	79.2		00:32:13.381		08:53		0.0mph	22:10:37.128
	80.8		00:37:13.941		19:45		0.0mph	22:47:51.069
	82.3		00:28:33.587		01:12		0.0mph	23:16:24.656

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
7 JOHN LIBERATOS		M: 6	Runner	2414	Laps: 53 23:36:51.34	53	N/A	:
	<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>			
	1.524	00:13:27.320	27:06	0.0mph	00:13:27.320			
	3.0	00:14:35.295	38:43	0.0mph	00:28:02.615			
	4.6	00:15:07.123	45:34	0.0mph	00:43:09.738			
	6.1	00:15:30.167	54:37	0.0mph	00:58:39.905			
	7.6	00:15:32.649	27:54	0.0mph	01:14:12.554			
	9.1	00:15:42.688	42:32	0.0mph	01:29:55.242			
	10.7	00:14:38.001	15:01	0.0mph	01:44:33.243			
	12.2	00:14:56.852	27:49	0.0mph	01:59:30.095			
	13.7	00:16:52.895	24:06	0.0mph	02:16:22.990			
	15.2	00:20:20.797	52:18	0.0mph	02:36:43.787			
	16.8	00:17:18.475	07:09	0.0mph	02:54:02.262			
	18.3	00:21:15.729	09:00	0.0mph	03:15:17.991			
	19.8	00:21:58.407	41:22	0.0mph	03:37:16.398			
	21.3	00:20:56.736	54:17	0.0mph	03:58:13.134			
	22.9	00:20:59.272	28:18	0.0mph	04:19:12.406			
	24.4	00:22:25.016	38:14	0.0mph	04:41:37.422			
	25.9	00:25:28.048	32:54	0.0mph	05:07:05.470			
	27.4	00:21:29.664	15:53	0.0mph	05:28:35.134			
	29.0	00:21:58.564	43:28	0.0mph	05:50:33.698			
	30.5	00:27:09.046	07:24	0.0mph	06:17:42.744			
	32	00:19:00.857	00:13	0.0mph	06:36:43.601			
	33.5	00:21:40.789	45:05	0.0mph	06:58:24.390			
	35.1	00:25:35.875	17:52	0.0mph	07:24:00.265			
	36.6	00:25:22.958	24:38	0.0mph	07:49:23.223			
	38.1	00:22:40.144	01:07	0.0mph	08:12:03.367			
	39.6	00:22:57.457	53:18	0.0mph	08:35:00.824			
	41.1	00:25:49.736	23:46	0.0mph	09:00:50.560			
	42.7	00:24:44.823	53:12	0.0mph	09:25:35.383			
	44.2	00:28:32.529	47:00	0.0mph	09:54:07.912			
	45.7	00:26:55.053	59:44	0.0mph	10:21:02.965			
	47.2	00:35:56.769	04:47	0.0mph	10:56:59.734			
	48.8	00:23:30.553	17:09	0.0mph	11:20:30.287			
	50.3	00:23:34.955	16:11	0.0mph	11:44:05.242			
	51.8	00:33:50.269	48:16	0.0mph	12:17:55.511			
	53.3	00:24:16.508	33:28	0.0mph	12:42:12.019			
	54.9	00:37:42.774	46:26	0.0mph	13:19:54.793			
	56.4	00:28:39.109	15:15	0.0mph	13:48:33.902			
	57.9	00:38:14.178	47:36	0.0mph	14:26:48.080			
	59.4	00:26:34.463	23:36	0.0mph	14:53:22.543			
	61	00:37:37.040	29:32	0.0mph	15:30:59.583			
	62.5	01:04:05.361	30:46	0.0mph	16:35:04.944			
	64	00:28:55.559	55:52	0.0mph	17:04:00.503			
	65.5	00:54:49.385	14:29	0.0mph	17:58:49.888			
	67.1	00:28:28.108	47:43	0.0mph	18:27:17.996			
	68.6	01:20:27.370	00:39	0.0mph	19:47:45.366			
	70.1	00:33:14.341	46:26	0.0mph	20:20:59.707			
	71.6	00:34:53.048	50:12	0.0mph	20:55:52.755			
	73.2	00:29:58.009	53:23	0.0mph	21:25:50.764			
	74.7	00:27:59.972	30:23	0.0mph	21:53:50.736			
	76.2	00:23:22.341	27:01	0.0mph	22:17:13.077			
	77.7	00:26:33.874	15:42	0.0mph	22:43:46.951			
	79.2	00:25:09.687	26:39	0.0mph	23:08:56.638			
	80.8	00:27:54.711	19:49	0.0mph	23:36:51.349			

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
8	CHARLOTTE CORRIHER	F: 2	Runner	2417	Laps: 52 23:47:48.83	52	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>		<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
		1.524	00:17:10.667		22:26		0.0mph	00:17:10.667
		3.0	00:17:45.539		10:07		0.0mph	00:34:56.206
		4.6	00:18:36.599		34:53		0.0mph	00:53:32.805
		6.1	00:17:33.948		34:40		0.0mph	01:11:06.753
		7.6	00:17:35.856		00:15		0.0mph	01:28:42.609
		9.1	00:19:19.741		13:28		0.0mph	01:48:02.350
		10.7	00:18:01.560		44:58		0.0mph	02:06:03.910
		12.2	00:22:21.421		50:01		0.0mph	02:28:25.331
		13.7	00:18:22.229		22:10		0.0mph	02:46:47.560
		15.2	00:21:45.876		53:19		0.0mph	03:08:33.436
		16.8	00:20:01.135		28:37		0.0mph	03:28:34.571
		18.3	00:22:07.101		37:58		0.0mph	03:50:41.672
		19.8	00:21:02.094		06:09		0.0mph	04:11:43.766
		21.3	00:36:41.871		09:39		0.0mph	04:48:25.637
		22.9	00:21:05.786		55:39		0.0mph	05:09:31.423
		24.4	00:20:24.814		46:11		0.0mph	05:29:56.237
		25.9	00:19:23.166		59:24		0.0mph	05:49:19.403
		27.4	00:20:14.281		24:55		0.0mph	06:09:33.684
		29.0	00:22:07.301		40:39		0.0mph	06:31:40.985
		30.5	00:37:05.158		21:57		0.0mph	07:08:46.143
		32	00:26:42.491		11:16		0.0mph	07:35:28.634
		33.5	00:24:45.612		03:47		0.0mph	08:00:14.246
		35.1	00:29:15.605		24:42		0.0mph	08:29:29.851
		36.6	00:25:36.773		29:55		0.0mph	08:55:06.624
		38.1	00:27:42.238		32:33		0.0mph	09:22:48.862
		39.6	00:41:14.221		02:11		0.0mph	10:04:03.083
		41.1	00:29:33.868		29:38		0.0mph	10:33:36.951
		42.7	00:23:50.984		51:09		0.0mph	10:57:27.935
		44.2	00:27:28.436		27:26		0.0mph	11:24:56.371
		45.7	00:32:58.239		10:29		0.0mph	11:57:54.610
		47.2	00:33:29.954		15:49		0.0mph	12:31:24.564
		48.8	00:29:50.116		07:32		0.0mph	13:01:14.680
		50.3	00:49:26.527		04:35		0.0mph	13:50:41.207
		51.8	00:30:27.871		33:52		0.0mph	14:21:09.078
		53.3	00:32:03.911		01:53		0.0mph	14:53:12.989
		54.9	00:31:15.840		17:12		0.0mph	15:24:28.829
		56.4	00:34:15.261		23:26		0.0mph	15:58:44.090
		57.9	00:32:52.192		49:23		0.0mph	16:31:36.282
		59.4	00:30:33.402		48:03		0.0mph	17:02:09.684
		61	00:28:52.565		15:43		0.0mph	17:31:02.249
		62.5	00:31:11.643		20:54		0.0mph	18:02:13.892
		64	00:57:50.208		39:32		0.0mph	19:00:04.100
		65.5	00:38:25.932		25:14		0.0mph	19:38:30.032
		67.1	00:37:11.496		46:57		0.0mph	20:15:41.528
		68.6	00:48:38.440		19:41		0.0mph	21:04:19.968
		70.1	00:31:09.003		45:30		0.0mph	21:35:28.971
		71.6	00:27:56.455		43:13		0.0mph	22:03:25.426
		73.2	00:27:21.652		56:28		0.0mph	22:30:47.078
		74.7	00:26:12.487		28:53		0.0mph	22:56:59.565
		76.2	00:18:34.924		12:25		0.0mph	23:15:34.489
		77.7	00:15:22.860		16:37		0.0mph	23:30:57.349
		79.2	00:16:51.489		05:14		0.0mph	23:47:48.838

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
9 RONALD VARGAS		M: 7	Runner	2425	Laps: 46 23:43:41.34	46	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:15:34.164	48:13	0.0mph	00:15:34.164		
		3.0	00:15:18.374	16:28	0.0mph	00:30:52.538		
		4.6	00:15:11.853	49:00	0.0mph	00:46:04.391		
		6.1	00:15:58.254	11:18	0.0mph	01:02:02.645		
		7.6	00:14:58.764	53:28	0.0mph	01:17:01.409		
		9.1	00:15:01.861	35:00	0.0mph	01:32:03.270		
		10.7	00:15:02.269	40:28	0.0mph	01:47:05.539		
		12.2	00:16:24.212	59:25	0.0mph	02:03:29.751		
		13.7	00:16:40.978	44:16	0.0mph	02:20:10.729		
		15.2	00:15:21.555	59:07	0.0mph	02:35:32.284		
		16.8	00:20:04.449	13:03	0.0mph	02:55:36.733		
		18.3	00:21:25.552	20:45	0.0mph	03:17:02.285		
		19.8	00:19:50.569	06:55	0.0mph	03:36:52.854		
		21.3	00:19:51.548	20:02	0.0mph	03:56:44.402		
		22.9	00:15:42.446	39:18	0.0mph	04:12:26.848		
		24.4	00:15:04.538	10:54	0.0mph	04:27:31.386		
		25.9	00:18:44.097	15:27	0.0mph	04:46:15.483		
		27.4	00:16:47.219	07:58	0.0mph	05:03:02.702		
		29.0	00:18:46.468	47:15	0.0mph	05:21:49.170		
		30.5	00:21:45.508	48:23	0.0mph	05:43:34.678		
		32	00:26:12.752	32:26	0.0mph	06:09:47.430		
		33.5	00:26:12.424	28:02	0.0mph	06:35:59.854		
		35.1	00:17:25.537	41:52	0.0mph	06:53:25.391		
		36.6	00:20:50.245	27:14	0.0mph	07:14:15.636		
		38.1	00:18:21.881	17:30	0.0mph	07:32:37.517		
		39.6	00:20:44.655	12:16	0.0mph	07:53:22.172		
		41.1	00:33:22.638	37:42	0.0mph	08:26:44.810		
		42.7	00:36:56.607	27:17	0.0mph	09:03:41.417		
		44.2	00:21:27.378	45:14	0.0mph	09:25:08.795		
		45.7	00:23:43.461	10:16	0.0mph	09:48:52.256		
		47.2	00:27:48.464	56:02	0.0mph	10:16:40.720		
		48.8	00:37:16.701	56:46	0.0mph	10:53:57.421		
		50.3	00:22:10.040	17:23	0.0mph	11:16:07.461		
		51.8	00:18:34.674	09:04	0.0mph	11:34:42.135		
		53.3	00:27:07.755	50:05	0.0mph	12:01:49.890		
		54.9	00:25:40.386	18:22	0.0mph	12:27:30.276		
		56.4	00:26:53.236	35:22	0.0mph	12:54:23.512		
		57.9	00:45:17.654	26:54	0.0mph	13:39:41.166		
		59.4	00:36:20.688	25:34	0.0mph	14:16:01.854		
		61	00:30:49.427	22:58	0.0mph	14:46:51.281		
		62.5	05:18:40.085	42:38	0.0mph	20:05:31.366		
		64	00:32:44.306	03:38	0.0mph	20:38:15.672		
		65.5	00:31:32.387	59:07	0.0mph	21:09:48.059		
		67.1	00:49:56.448	45:51	0.0mph	21:59:44.507		
		68.6	00:48:27.194	48:51	0.0mph	22:48:11.701		
		70.1	00:55:29.639	14:20	0.0mph	23:43:41.340		

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
10 JOYCE ONG		F: 3	Runner	2418	Laps: 43 23:39:10.71	43	N/A	:

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
1.524	00:27:13.319	04:42	0.0mph	00:27:13.319
3.0	00:24:35.268	45:03	0.0mph	00:51:48.587
4.6	00:24:41.265	05:29	0.0mph	01:16:29.852
6.1	00:25:02.034	44:01	0.0mph	01:41:31.886
7.6	00:25:51.579	48:29	0.0mph	02:07:23.465
9.1	00:27:22.902	13:13	0.0mph	02:34:46.367
10.7	00:27:27.707	17:40	0.0mph	03:02:14.074
12.2	00:25:54.084	22:04	0.0mph	03:28:08.158
13.7	00:26:40.501	44:35	0.0mph	03:54:48.659
15.2	00:31:52.231	25:14	0.0mph	04:26:40.890
16.8	00:29:12.027	36:43	0.0mph	04:55:52.917
18.3	00:29:46.195	14:57	0.0mph	05:25:39.112
19.8	00:37:30.557	02:35	0.0mph	06:03:09.669
21.3	00:28:49.214	30:46	0.0mph	06:31:58.883
22.9	00:30:40.882	28:22	0.0mph	07:02:39.765
24.4	00:31:56.592	23:44	0.0mph	07:34:36.357
25.9	00:35:09.256	27:35	0.0mph	08:09:45.613
27.4	00:27:26.770	05:06	0.0mph	08:37:12.383
29.0	00:31:15.538	13:09	0.0mph	09:08:27.921
30.5	00:32:19.461	30:26	0.0mph	09:40:47.382
32	00:32:53.328	04:37	0.0mph	10:13:40.710
33.5	00:30:59.913	43:36	0.0mph	10:44:40.623
35.1	00:31:46.348	06:21	0.0mph	11:16:26.971
36.6	00:31:17.944	45:25	0.0mph	11:47:44.915
38.1	00:34:41.662	17:30	0.0mph	12:22:26.577
39.6	01:28:15.496	38:46	0.0mph	13:50:42.073
41.1	00:30:26.833	19:57	0.0mph	14:21:08.906
42.7	00:32:57.321	58:10	0.0mph	14:54:06.227
44.2	00:39:41.696	21:19	0.0mph	15:33:47.923
45.7	00:43:28.019	56:34	0.0mph	16:17:15.942
47.2	01:09:14.972	43:01	0.0mph	17:26:30.914
48.8	00:31:33.582	15:08	0.0mph	17:58:04.496
50.3	00:31:26.994	46:47	0.0mph	18:29:31.490
51.8	00:37:39.412	01:21	0.0mph	19:07:10.902
53.3	00:43:55.297	02:24	0.0mph	19:51:06.199
54.9	00:29:52.820	43:48	0.0mph	20:20:59.019
56.4	00:29:03.696	44:59	0.0mph	20:50:02.715
57.9	00:32:56.359	45:16	0.0mph	21:22:59.074
59.4	00:32:04.442	09:00	0.0mph	21:55:03.516
61	00:29:47.181	28:10	0.0mph	22:24:50.697
62.5	00:26:43.502	24:49	0.0mph	22:51:34.199
64	00:24:05.404	04:33	0.0mph	23:15:39.603
65.5	00:23:31.107	24:35	0.0mph	23:39:10.710

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank	
11 MATTHEW LAPAGLIA	RICHMOND HILL, GA	M: 8	Runner	2401	Laps: 40 13:22:28.93	40	N/A	:	
			<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
			1.524		00:13:56.445		57:42	0.0mph	00:13:56.445
			3.0		00:14:21.629		35:27	0.0mph	00:28:18.074
			4.6		00:14:51.758		19:30	0.0mph	00:43:09.832
			6.1		00:15:57.048		55:07	0.0mph	00:59:06.880
			7.6		00:14:09.483		52:33	0.0mph	01:13:16.363
			9.1		00:14:09.050		46:45	0.0mph	01:27:25.413
			10.7		00:14:10.238		02:41	0.0mph	01:41:35.651
			12.2		00:15:09.662		19:37	0.0mph	01:56:45.313
			13.7		00:15:01.203		26:11	0.0mph	02:11:46.516
			15.2		00:16:22.159		31:53	0.0mph	02:28:08.675
			16.8		00:15:23.682		27:39	0.0mph	02:43:32.357
			18.3		00:16:59.659		54:49	0.0mph	03:00:32.016
			19.8		00:14:56.875		28:08	0.0mph	03:15:28.891
			21.3		00:29:10.024		09:51	0.0mph	03:44:38.915
			22.9		00:16:24.265		00:08	0.0mph	04:01:03.180
			24.4		00:14:58.045		43:49	0.0mph	04:16:01.225
			25.9		00:42:37.283		36:08	0.0mph	04:58:38.508
			27.4		00:18:53.145		16:47	0.0mph	05:17:31.653
			29.0		00:16:53.795		36:10	0.0mph	05:34:25.448
			30.5		00:22:03.782		53:27	0.0mph	05:56:29.230
			32		00:19:34.763		34:56	0.0mph	06:16:03.993
			33.5		00:39:07.008		36:06	0.0mph	06:55:11.001
			35.1		00:16:31.824		41:31	0.0mph	07:11:42.825
			36.6		00:14:53.717		45:47	0.0mph	07:26:36.542
			38.1		00:14:59.494		03:15	0.0mph	07:41:36.036
			39.6		00:20:03.551		01:01	0.0mph	08:01:39.587
			41.1		00:16:32.600		51:55	0.0mph	08:18:12.187
			42.7		00:16:36.086		38:40	0.0mph	08:34:48.273
			44.2		00:15:13.511		11:14	0.0mph	08:50:01.784
			45.7		00:21:40.844		45:50	0.0mph	09:11:42.628
			47.2		00:19:03.759		39:08	0.0mph	09:30:46.387
			48.8		00:14:46.993		15:36	0.0mph	09:45:33.380
			50.3		00:15:12.973		04:01	0.0mph	10:00:46.353
			51.8		00:17:43.757		46:13	0.0mph	10:18:30.110
			53.3		00:22:30.717		54:41	0.0mph	10:41:00.827
			54.9		00:16:25.352		14:43	0.0mph	10:57:26.179
			56.4		00:16:25.050		10:40	0.0mph	11:13:51.229
			57.9		00:18:10.292		42:05	0.0mph	11:32:01.521
			59.4		00:17:59.064		11:30	0.0mph	11:50:00.585
			61		01:32:28.351		09:51	0.0mph	13:22:28.936

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
12 ROBERT CINA		M: 9	Runner	2415	Laps: 39 23:47:37.52	39	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:14:11.235	16:03	0.0mph	00:14:11.235		
		3.0	00:14:26.730	43:51	0.0mph	00:28:37.965		
		4.6	00:15:11.092	38:48	0.0mph	00:43:49.057		
		6.1	00:14:57.987	43:03	0.0mph	00:58:47.044		
		7.6	00:15:55.447	33:39	0.0mph	01:14:42.491		
		9.1	00:16:12.939	28:14	0.0mph	01:30:55.430		
		10.7	00:17:28.602	22:58	0.0mph	01:48:24.032		
		12.2	00:18:40.379	25:35	0.0mph	02:07:04.411		
		13.7	00:17:12.498	47:00	0.0mph	02:24:16.909		
		15.2	00:18:54.620	36:34	0.0mph	02:43:11.529		
		16.8	00:19:00.456	54:50	0.0mph	03:02:11.985		
		18.3	00:20:10.426	33:13	0.0mph	03:22:22.411		
		19.8	00:22:26.742	01:22	0.0mph	03:44:49.153		
		21.3	00:22:44.203	55:33	0.0mph	04:07:33.356		
		22.9	00:21:53.780	39:19	0.0mph	04:29:27.136		
		24.4	00:22:33.894	37:17	0.0mph	04:52:01.030		
		25.9	00:21:05.983	58:18	0.0mph	05:13:07.013		
		27.4	00:22:04.852	07:48	0.0mph	05:35:11.865		
		29.0	00:22:17.893	02:42	0.0mph	05:57:29.758		
		30.5	00:24:15.310	17:24	0.0mph	06:21:45.068		
		32	00:21:03.650	27:01	0.0mph	06:42:48.718		
		33.5	00:21:43.798	25:27	0.0mph	07:04:32.516		
		35.1	00:22:28.877	30:00	0.0mph	07:27:01.393		
		36.6	00:22:58.108	02:02	0.0mph	07:49:59.501		
		38.1	00:22:01.956	28:58	0.0mph	08:12:01.457		
		39.6	00:22:38.826	43:26	0.0mph	08:34:40.283		
		41.1	00:23:43.321	08:23	0.0mph	08:58:23.604		
		42.7	00:22:44.751	02:54	0.0mph	09:21:08.355		
		44.2	00:24:09.610	00:57	0.0mph	09:45:17.965		
		45.7	00:28:54.515	41:52	0.0mph	10:14:12.480		
		47.2	00:35:02.866	01:53	0.0mph	10:49:15.346		
		48.8	00:48:51.415	13:41	0.0mph	11:38:06.761		
		50.3	00:29:01.632	17:19	0.0mph	12:07:08.393		
		51.8	09:28:50.075	44:07	0.0mph	21:35:58.468		
		53.3	00:28:35.944	32:48	0.0mph	22:04:34.412		
		54.9	00:26:09.311	46:17	0.0mph	22:30:43.723		
		56.4	00:25:41.308	30:44	0.0mph	22:56:25.031		
		57.9	00:24:35.697	50:49	0.0mph	23:21:00.728		
		59.4	00:26:36.800	54:57	0.0mph	23:47:37.528		

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
13 CHAD FREDERICK	HILTON HEAD, SC	M: 10	Runner	2406	Laps: 37 15:05:50.16	37	N/A	:

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>
1.524	00:15:29.919	51:17	0.0mph	00:15:29.919
3.0	00:15:21.790	02:16	0.0mph	00:30:51.709
4.6	00:15:12.932	03:28	0.0mph	00:46:04.641
6.1	00:14:59.357	01:25	0.0mph	01:01:03.998
7.6	00:14:37.223	04:35	0.0mph	01:15:41.221
9.1	00:14:45.305	52:58	0.0mph	01:30:26.526
10.7	00:15:16.820	55:37	0.0mph	01:45:43.346
12.2	00:15:46.680	36:04	0.0mph	02:01:30.026
13.7	00:15:05.181	19:32	0.0mph	02:16:35.207
15.2	00:15:07.299	47:56	0.0mph	02:31:42.506
16.8	00:16:25.754	20:06	0.0mph	02:48:08.260
18.3	00:17:00.090	00:35	0.0mph	03:05:08.350
19.8	00:18:14.965	44:45	0.0mph	03:23:23.315
21.3	00:21:15.834	10:25	0.0mph	03:44:39.149
22.9	00:17:50.398	15:17	0.0mph	04:02:29.547
24.4	00:21:43.107	16:11	0.0mph	04:24:12.654
25.9	00:21:51.966	14:59	0.0mph	04:46:04.620
27.4	00:20:52.237	53:57	0.0mph	05:06:56.857
29.0	00:28:33.847	04:41	0.0mph	05:35:30.704
30.5	00:19:28.144	06:10	0.0mph	05:54:58.848
32	00:24:35.339	46:01	0.0mph	06:19:34.187
33.5	00:22:21.928	56:49	0.0mph	06:41:56.115
35.1	00:22:48.995	59:49	0.0mph	07:04:45.110
36.6	00:22:02.338	34:05	0.0mph	07:26:47.448
38.1	00:26:17.475	35:46	0.0mph	07:53:04.923
39.6	00:32:25.039	45:14	0.0mph	08:25:29.962
41.1	00:33:21.174	18:04	0.0mph	08:58:51.136
42.7	00:17:09.433	05:53	0.0mph	09:16:00.569
44.2	00:19:57.382	38:17	0.0mph	09:35:57.951
45.7	00:17:54.647	12:16	0.0mph	09:53:52.598
47.2	00:25:07.908	02:48	0.0mph	10:19:00.506
48.8	00:38:15.411	04:08	0.0mph	10:57:15.917
50.3	00:24:43.527	35:49	0.0mph	11:21:59.444
51.8	00:23:51.012	51:32	0.0mph	11:45:50.456
53.3	00:21:57.049	23:09	0.0mph	12:07:47.505
54.9	00:37:27.007	14:59	0.0mph	12:45:14.512
56.4	02:20:35.648	31:52	0.0mph	15:05:50.160

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
16 JEFF BECK		M: 13	Runner	2416	Laps: 32 11:36:29.19	32	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:15:18.830	22:34	0.0mph	00:15:18.830		
		3.0	00:15:02.370	41:50	0.0mph	00:30:21.200		
		4.6	00:32:55.800	37:46	0.0mph	01:03:17.000		
		6.1	00:15:45.410	19:03	0.0mph	01:19:02.410		
		7.6	00:16:10.234	51:58	0.0mph	01:35:12.644		
		9.1	00:16:50.179	47:40	0.0mph	01:52:02.823		
		10.7	00:16:20.840	14:12	0.0mph	02:08:23.663		
		12.2	00:19:58.524	53:36	0.0mph	02:28:22.187		
		13.7	00:19:00.788	59:17	0.0mph	02:47:22.975		
		15.2	00:26:05.554	55:54	0.0mph	03:13:28.529		
		16.8	00:18:59.705	44:46	0.0mph	03:32:28.234		
		18.3	00:21:35.734	37:18	0.0mph	03:54:03.968		
		19.8	00:23:53.123	19:51	0.0mph	04:17:57.091		
		21.3	00:22:23.935	23:44	0.0mph	04:40:21.026		
		22.9	00:20:47.523	50:44	0.0mph	05:01:08.549		
		24.4	00:21:00.903	50:10	0.0mph	05:22:09.452		
		25.9	00:20:01.766	37:05	0.0mph	05:42:11.218		
		27.4	00:23:11.087	56:05	0.0mph	06:05:22.305		
		29.0	00:22:49.622	08:13	0.0mph	06:28:11.927		
		30.5	00:22:09.382	08:33	0.0mph	06:50:21.309		
		32	00:23:30.478	16:09	0.0mph	07:13:51.787		
		33.5	00:19:55.963	19:15	0.0mph	07:33:47.750		
		35.1	00:22:18.173	06:27	0.0mph	07:56:05.923		
		36.6	00:25:14.294	28:26	0.0mph	08:21:20.217		
		38.1	00:24:17.765	50:19	0.0mph	08:45:37.982		
		39.6	00:24:03.700	41:42	0.0mph	09:09:41.682		
		41.1	00:25:35.437	12:00	0.0mph	09:35:17.119		
		42.7	00:23:59.726	48:24	0.0mph	09:59:16.845		
		44.2	00:23:56.904	10:33	0.0mph	10:23:13.749		
		45.7	00:23:14.760	45:21	0.0mph	10:46:28.509		
		47.2	00:22:58.608	08:44	0.0mph	11:09:27.117		
		48.8	00:27:02.073	33:53	0.0mph	11:36:29.190		

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
17 DANIEL OTT	LADSON, SC	M: 14	Runner	2405	Laps: 28 09:34:55.91	28	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:14:13.367	44:38	0.0mph	00:14:13.367		
		3.0	00:14:34.052	22:03	0.0mph	00:28:47.419		
		4.6	00:14:13.221	42:41	0.0mph	00:43:00.640		
		6.1	00:16:37.473	57:16	0.0mph	00:59:38.113		
		7.6	00:14:52.378	27:49	0.0mph	01:14:30.491		
		9.1	00:19:27.093	52:04	0.0mph	01:33:57.584		
		10.7	00:14:59.828	07:44	0.0mph	01:48:57.412		
		12.2	00:20:18.766	25:04	0.0mph	02:09:16.178		
		13.7	00:16:11.649	10:56	0.0mph	02:25:27.827		
		15.2	00:22:02.000	29:33	0.0mph	02:47:29.827		
		16.8	00:21:38.793	18:19	0.0mph	03:09:08.620		
		18.3	00:26:13.877	47:31	0.0mph	03:35:22.497		
		19.8	00:17:39.505	49:11	0.0mph	03:53:02.002		
		21.3	00:18:28.429	45:19	0.0mph	04:11:30.431		
		22.9	00:25:49.460	20:03	0.0mph	04:37:19.891		
		24.4	00:23:02.129	55:57	0.0mph	05:00:22.020		
		25.9	00:19:43.317	29:39	0.0mph	05:20:05.337		
		27.4	00:26:08.121	30:19	0.0mph	05:46:13.458		
		29.0	00:21:10.215	55:03	0.0mph	06:07:23.673		
		30.5	00:23:45.852	42:20	0.0mph	06:31:09.525		
		32	00:23:52.410	10:17	0.0mph	06:55:01.935		
		33.5	00:20:09.580	21:52	0.0mph	07:15:11.515		
		35.1	00:24:06.679	21:39	0.0mph	07:39:18.194		
		36.6	00:21:07.161	14:06	0.0mph	08:00:25.355		
		38.1	00:23:36.345	34:50	0.0mph	08:24:01.700		
		39.6	00:25:48.703	09:54	0.0mph	08:49:50.403		
		41.1	00:21:47.325	12:45	0.0mph	09:11:37.728		
		42.7	00:23:18.188	31:19	0.0mph	09:34:55.916		

Delirium Ultra 24 Hour

Place Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Division Rank
18 TONY VARNEY		M: 15	Runner	2410	Laps: 25 23:56:15.53	25	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:17:53.991	03:28	0.0mph	00:17:53.991		
		3.0	00:22:07.161	38:46	0.0mph	00:40:01.152		
		4.6	00:20:00.110	14:52	0.0mph	01:00:01.262		
		6.1	00:28:42.726	03:45	0.0mph	01:28:43.988		
		7.6	00:17:47.406	35:09	0.0mph	01:46:31.394		
		9.1	00:26:30.988	37:00	0.0mph	02:13:02.382		
		10.7	00:19:00.835	59:55	0.0mph	02:32:03.217		
		12.2	00:34:45.370	07:14	0.0mph	03:06:48.587		
		13.7	00:25:41.562	34:08	0.0mph	03:32:30.149		
		15.2	00:25:40.780	23:39	0.0mph	03:58:10.929		
		16.8	00:21:58.478	42:19	0.0mph	04:20:09.407		
		18.3	01:03:12.215	38:01	0.0mph	05:23:21.622		
		19.8	00:35:16.924	10:25	0.0mph	05:58:38.546		
		21.3	00:30:26.866	20:24	0.0mph	06:29:05.412		
		22.9	00:28:01.987	57:24	0.0mph	06:57:07.399		
		24.4	00:32:04.815	14:00	0.0mph	07:29:12.214		
		25.9	00:37:38.645	51:03	0.0mph	08:06:50.859		
		27.4	00:36:13.104	43:51	0.0mph	08:43:03.963		
		29.0	00:50:17.601	29:33	0.0mph	09:33:21.564		
		30.5	00:34:50.791	19:56	0.0mph	10:08:12.355		
		32	00:18:10.778	48:36	0.0mph	10:26:23.133		
		33.5	12:26:07.121	19:19	0.0mph	22:52:30.254		
		35.1	00:20:04.054	07:46	0.0mph	23:12:34.308		
		36.6	00:17:22.876	06:11	0.0mph	23:29:57.184		
		38.1	00:26:18.353	47:33	0.0mph	23:56:15.537		

19 ANN KERKMAN	SAVANNAH, GA	F: 4	Runner	2409	Laps: 10 23:56:15.14	10	N/A	:
		<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cumulative</u>		
		1.524	00:27:00.128	07:48	0.0mph	00:27:00.128		
		3.0	00:30:04.749	23:47	0.0mph	00:57:04.877		
		4.6	00:31:48.534	35:40	0.0mph	01:28:53.411		
		6.1	05:59:58.433	40:11	0.0mph	07:28:51.844		
		7.6	00:38:08.158	26:52	0.0mph	08:07:00.002		
		9.1	00:36:02.758	25:06	0.0mph	08:43:02.760		
		10.7	00:51:48.991	55:11	0.0mph	09:34:51.751		
		12.2	12:22:30.515	54:22	0.0mph	21:57:22.266		
		13.7	01:38:11.832	56:20	0.0mph	23:35:34.098		
		15.2	00:20:41.049	23:54	0.0mph	23:56:15.147		